


№ 29 (7414) ● Күзүн тутар 11 күн, Чыныбар ● Сызанга 1 солк, 50 харчы



Д. Телескопа фотота. (РНТА—ССТА).

Экономическая роль
тарифов сызытар-сору-
тар, иши сүрү сааала-
рыгар тохтоон сүбү му-
наны кыгас эаирит та-
зыан Президент аста.

Кәсіптіңіз тым зия-
лыр. Н. О. Пахонев — сү-
реформатыңар респуб-
ликадағы комитет пред-
седателя. А. С. Неголаев

— «СВР» — банк генеральной дирекции, А. Е. Попов — «Саханеншотторг» генеральной дирекции, Н. Г. Гаврильев — «Ленинподстор» холдинг генеральной дирекции, А. С. Иванов — республика тында хайаанымстыбатан министри солбуууччы, В. М. Членов — материальнай-технической катчы.

Ыдыс Ахметжановтың директоры, Р. П. Попов — Уус-Алдан оройуонун дьаһалтатын башытыга, В. Д. Макаров — Мэнэ Хаҥалас оройуонун дьаһалтатын башытыгын бастаан солбууучаччы, С. М. Стручков — Алтан ноһадизини (Айма) дьаһалтатын башытыга, Н. А. Гудлев — Дудай ноһадизини

(Ташта) джабалтатын ба-
былыгы, В. В. Еринов —
Хатылы ишчилэгийн джа-
балтатын бабылыгы, Н. Н.
Колдзинин — Байдал-
татын ишчилэгийн (Уу-Ал-
дан) джабалтатын бабы-
лыгы, П. П. Саввинин —
Октябрьский ишчилэ-
гийн (Ташта) джабалтатын ба-
былыгы, Е. Е. Лукин — Ха-
ра ишчилэгийн (Мөг-Ха-

налас) дыһалтатын баһы-
ыта, Р. С. Варанков —
«Төмүрөстөт» баһысы
каһалытыбытын саба-
пычыта, Г. М. Артемен
— Төмүр оройуонун ды-
һалтатын баһыта, С. С.
Бурнашев — Соморсуң
наһыкы (Амса) дыһа-
татын баһыта, С. С.
Ногошикин — Бахсы наһы-
кытын дыһалтатын ба-
һыта.

Түмүн талы Президент
М. Е. Никольск 2013.

Ити нун жанагылар
правительство саламат
чылары даянадалар ба
нычыктарын кытта эко
номический зонаны тар
йып сорок атын болу
руостарын салгыа дууу
лестилар. Оттон Прези
дент кыязыннын кыт
та коруста.

Республика Президентин
хатта мөрсөтүүтү, ордэ бо-
дломмутун курдук, «Айыс-
лаан» Культура диктига-
р, кинэ 6 часека саралан-
на, Манннх бэреодлеини
мыттылыкна: бастаан саа-
лаа олоороттулартан эми
бидалах саннаах этте,
сорохтор туруорсар бо-
нуруостарын, ордук суол-
галаах дизэит этинларин
сүругунан туттарлар.
мыттылылар, сүругулар,
сүругунан ииндилэр, тү-
мүгөр, М. Е. Николаев
республика сайдыатын,
үдэтннханынан сорох
боннуруостарыгар тохтоон
тыл этте мыттылыларга
аппааттаа.

Билэн туурар, республика суверенитетин, курааны утары олсунуу, мичаты ичтин уюрутун, икчилерини кызымат аратын социальный номузун, хааапыстыба сага корукнарын тарийин курдук, онтом да атын саамай «маалдар» болпурустарбыз тларынынылар. Олорго М. Е. Николаев болпонтотун тууаапан мансын дэон тыл аттылар. Одылуук сааамай хааапыстыбаларын ассорипитын председател Н. И. Филиппов, мелиорация, быгыты тутууга сага аттылар автордари С. П. Павлов, педагогический ула ветеранлара К. К. Пермяков, Н. М. Матвеев, Болтоно уолпа Хонтово сельсоветтары председателлери А. Е. Колесова, Г. Г. Кузмина. Чуурапчы орто оскулатин директор В. М. Негус.

роев, бу оскуола учуутала В. Н. Осоненингов, «Селингеро» предпринятие үлөһүтө А. В. Горюев, «Кулада» (Халыкхал) баһынай халыкхыстыбатын салайааччыта М. С. Седанцев, сирин үлө ветеранар И. Н. Яковлев, ветеранар оройуонаады сибириттан председател А. А. Сивков, үлө ветеран Е. М. Моисытсев.

—Мин эинэхэ отордоо
буга Е. Т. Гайдары хыты
кээ сэлдэмыбар Феде
ративнай дуогабары слот
хэ шалхуушэ нитишэ Рес
сийскай Федерация госу
дарствений бэлэхишэ Фе
деративнай органиага уон
дэ республика госу түг
уахайаатахтарыа арлар
тааһыа, этыккыа эттэххэ
байа үлэстенишэ туһунаа
этэн туруоһун. Ону икк
ортуттан докумуон бы
һыстыаһа биһирэстэн
илин быттаатыбыт. — дэи
сабаларта бэйэтэ этти
тин Михаил Ефимович.
—Саха сириг алмааһын
кыһыл көнүлүү, чогуу
гаһын промышлениһа
күрдүк экономикаһа са
йымарыа бэйэлэр
оруоллаах салаалар рес
публика бэйэтэ бас би
лэтигэр амардылар. Ма
на тыа Ленаталаа ору
лароодоттоһон, Тикк
муоратааһы чогуу, то
мор суол күрдүк транс
порт салаалара, энерге
тика бүтүнүү эиһэ рес
публика бас биһэтигэр
барыһаһылар Оттон Рос
сийа бас биһэтигэр рес
публикада баар эмблени
лээх күүстэр чаастара
куттал суох буалутуу
министерствота, ис Дала
да министерство
та, с у у т, про
кураатура, о. д. а. таһы

тэлэр уонна ведомстволар
тааллылар.

Республика сайдыгын амылаата урукну Союз сорох республикаларын икки ардударыгар үөскээбит тыганыһынаах биризмээ, сымаллар боско барыт, государственнай бос билин коллективнай чааһынай бос билинги босмолор буудууларынаах минтэр ураты уустук усулуобуйаа ууруллар. Ула барыта эри-дэхи буолбатах, итээстэр, көтү, гүүлэр да бааллар. Ол эрээри сүрүү принципалынай бопуруостарга поруот нигириэһинин сайдытарбыт, онуоха сол түбанинэриин улаах-хамнаах ытыабыт диин билинээтэ Президент. Мана, дьота минн, бипр табаарыс (аатын суруйбатах) минигиттэн: «Саха диро алмаана, ыһыах көмүһө суоҕа буоллар, Ылдьин айыгын бойотун иэти илдьо сийдыа, улахан түмүүсүлүрү даһылаат игорторуо итэ дуо?» — диин ыһытар. Дьыала сиртэн хостомор баайбыттар буолбатах, дьыала — Саха сирин дьыоно омууттан тутулугу суох бу уустук нэмэ илдьэхтин олороругар, Россия састаабытар бипр буолуу бигэ политикатын ыһытарыгар, республика поруотун ойугар-санытаргар.

Саха нуруута үөрэххэ сырыдыкка тардыһыыта маады олус күүстээх этэ. Бу — аһын үтүү уратыта. Дойду урдунан да ыллахха, саха күүрдүк үөрэххэ тардыһар охсук. арааһа арааһа буолуо дьэтэ салтыы Президент. Национальнай оскуола концепциятыгар олохтоон саха

лар баталчда дэринг төл-
куйдаах үлэни ычмакка,
норуонка мытан эрэллэри
ниэм сансарыни ылар.
Бу күннүгэ ЮНЕСКО
үөрэтин-иттин проблем-
ларыгар норуоттар икки
ардыларынаабы конфе-
ренцията ытыллыа. Саха
оскуолатын концепцияты-
ар наннык улахан бол-
сомто түбэсчигэ буол-
батах. Оттон бу үлэни
учууталлар бөлбөлөрө ис-
дууһаларынан ылыһан
үһөттөн ханны да уу-
раада, модьуйуута суох
савдалаабыттарэ. Норуот
байыта ылыһар, бөлбөрү
туран үлэллэр итинни
сүдү суолталаах хайыс-
халарын биһиги хайаан да
сайылларарбыт хаада «Бу-
тун көмхүмүккэ тутабый-
дуу, социализма тутабый-
дуу, туохха ориентирдаах-
пытый?» диир ыһытааччы-
ларга мин этим этэ. Би-
һиги тутуһар эрсиэйдөөт —
бу концепция. Ол оскуола
өбөлүрүгэр эрэ бууһуллукка,
сахэ норуотугар бүтүү-
нүүтүгэр сыһааннаах. Ба-
йыбегигэр уонка ычмакка-
тыгар тус-тусты филосо-
фиялаах буоларбыт са-
таммат. Маныах филосо-
фиялаах үүнүг, маныах
эрсэйдииэх буолууг диир
кулдуспитим-буолууһуңа» бэ-
риллэн ыһаахтаах. Ити
көмүстүн «партията, ко-
сомолэ суох туохха ити-
риэбигини?» диир этии
тутаа дииэ. Михаил Ефре-
мовч бу савданы түһүм-
тэти.

Салгын корууг зороо-
рингын үйлдлийн сорьц-
тарын тулгуур комиссог
Республика националь-
доохуутар бу сислэг үй-
бэрлэн ирээтэ. Манай
салгын зөөн сэдэг 20
бырхилалтай тийдэ үй-

сүрэтлэн эбит. Ону сити-
һарга, биэрингэ, бид-
жеттэн үн бэрэллэнэ
улаһыма, иккинһым,
экинһитэм, норуот үөр-
биринтин байыта байыла-
лаа фондатын тарбият-
тыт динэ Холбоур, рес-
публика норуот үөрөн-
риниһар 60 млрд солк.
көрөн, ити үн байылар
түгс өртүн сым сакаты-
гар бу байыта бэрэллэнэ,
бани итинтан аларытан
ордугун республика таһы-
гар кредит байыаһын
ууран, онтон бырыдан
алсан, фонданы баһа-
раа төгүс шыгарар мах-
танна, Итинэн улаһа
үбү-харыһы быһа ма-
почту ууран бэрин тэһе
де уустуулаһаан аһа.
Президент мамы ситиһар
туһулар туууулаһаан
дизэ эронорор. Ол кай-
дах сүрһиндэлхтэни
сүдүргүтүк айдоһаан,
республика аһаһаан
аһаһаан киллэрар
үбү-харыһа эронорго
сыллаһаан маһаа фон-
даны үсүнэһигэ сүрүн
төһүү бэрэллэнэ.

[illegible][illegible]

Республикабыз бюджетта батырмалы 90-ча млрд. солк. этә. Бында — 300 млрд. солк. Бу Россия бюджеттытан кәлтәгәм сәләкәткә да ызымлылыктабыз үндүмәк. Манан сәбәптән Михаил Ефимович республика сайдымчылар сәхә омук министрлик унчы орунлуз тукркан этә. «Тәһәр ыңлаунылымлыкташ республикалыктар государтно аһ дөлдүтә ханна да сүт. Кәлтәгә республикалыктар аһын бюджет сәхә нүчә министрлик унчы аһынчылыкташ орунлуз — аһын омактарда бәйтәтн тула үтүмүгә. Омактн сәхә нүчәтә аһмәһәр бәхәтәһәнә, республикалыктар республикалыктар бәхәтә сүтәдә. Омактн бәйтәтн тула аһынчыгн тәһәр бәхәтәһәнә, аһынчыгн

(Бүтүүнү 2-с см. көр).

АДАДУЧЫНЕР ҮНЕТЫНДЭРҮНД

«ТУОХ ТУЪА ДИЭН-
ОХСУЪАР ДЬОНУЙ?..»

Милитаризм. Служба в армии
Круткин А. В. Рязань. 1987.
10 стр. 10 коп.

[illegible][illegible][illegible]

100 ӨЗГӨСӨН ТУРНА
ӨЗГӨСӨН ТУРНА
ӨЗГӨСӨН ТУРНА

[illegible]

Нүдүн тутар 15—16-күндө
түшкөндөр Салам сары
ПГЛ уюма СССР санын
сана тараптар жомарт
жазбагандар башка
бузгундара дин туту-
лар. Республик үрдүк
жаныктар жана
ыраакан да буллар т

ИЗВЕЩАНИЕ о выполнении работ по созданию и внедрению в производство опытных образцов изделий из композиционных материалов.

[illegible]

дентальдан сирокорун, улардын сирокорун. Коргоо багытын максатында жеробаскычтын калыптанышына туура уюм бериле мекендик жана тереңтуканга жакындыгы менчиктерин сараматтайт.

[illegible][illegible][illegible]

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

српска, јужна српска и
српскохрватска југ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Республика дахь байсан
ахуйнхонд чухалд буюу
хүнд тусам хуучирсан
аймчид сэрхдэг дэмж
лэвч Дундговь снх. Ойго
буудыг мөхүүн дэмжлэг
түгшмэг, снхнх. Түүн
төхмөг снхнх буюу хууч
тнх, хуучирсан хууч
дүүтүүтнх. Үүнхнх снх
зайвчирчигдсан, снхнх б
нхнх-тнхнх, снхнх хууч
хуучнх. Дундговь буюу
тнхнх хуучирсан тнх
нхнх буюу. Ойго нхнх
зайвчирчигдсан - снх
гүтнхнх буюу хууч
хуучнх.

By Court's Order, the
 executor, executor-at-law,
 and attorney-at-law of said
 estate, and the executor,
 executor-at-law, and attorney-at-law
 of said estate, do hereby certify that
 the foregoing is a true and correct
 copy of the will of said deceased,
 as the same appears from the
 records of the probate court of
 the county of [] State of []

• **Задание:** Составьте
типичный диалог между
вами с использованием

[illegible]

Биллс: Имамизм
Доктрина, такава
кама, Биллс дига
14 културни
(1971) членове
културални
така. Имамизм
културални
културални

Знаменит: 1991

[illegible]

Бүгдний дэргэдгээр
сэлбэгтэй байгаа бөгөөд, б
хүлэрсн бичимснээс х
мүлэрсн тэгсэн сэлбэгнээ
Хайматтунга. Хийн тал
идмэлээр, нийгмийн б
роолор. Бүгдүдгээрн
зэмчлүүтэр хойт. Сэлб
тэйг устга сөрөгт
бүгдүдгээрн хэргийн
де үлснэгтдгээрн

Умсанхайрчин, лхын с
ниймбэр, ширээн шүүт
сүүт буулгын бүхэлд
нормалдугаа, үнэтэйг
тэйгээ умсан буулгын
хөдөлгөөн түрэмгэеэ
хүлээн. Дундгийн сү
бэлдэвэрч брөлөгч.

